



UNIVERZITET U SARAJEVU - UNIVERSITY OF SARAJEVO
ŠUMARSKI FAKULTET - FACULTY OF FORESTRY

Zagrebačka 20, 71000 Sarajevo, BiH • Tel: + 387 33 812 490, 812 491; Fax: +387 33 812 488
Matični broj: 4200174900004 • Broj računa: 3389002207928948 • UniCredit Bank Sarajevo
PDV broj: 200174900004 • Porezni broj: 01701872 • KS u Sarajevu, Broj rješenja: UF/I-2462/02
e-mail: info@sfsa.unsa.ba • racunovodstvo@sfsa.unsa.ba • www.sfsa.unsa.ba

**ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
- DIREKTNI SPORAZUM -**

Broj: 01/1-4034/17
Dana, 13.11.2017. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), u postupku javne nabavke usluge prevođenja teksta, dekan Fakulteta je donio

**O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača**

Član 1.

Prihvata se Zapisnik o ocjeni ponude sa preoprukom dekanu broj: 01/1-3973/17 od 09.11.2017. godine i usluge prevođenja teksta, dodjeljuje se ponuđaču Udruženju sudskih tumača Republike srpske - Prevodilačka služba, Aleja Svetog Save broj 17. 78000 Banja Luka, ID broj: 4401019420000, ponuda broj: 034-060/17 od 02.11.2017. godine, za ponuđenu cjenu od 892,50 KM (slovima: osamstotinadevedesetdvije/50 KM).

Član 2.

Odluka o izboru dostavit će se izabranom ponuđaču, Udruženju sudskih tumača Republike srpske - Prevodilačka služba, Aleja Svetog Save broj 17. 78000 Banja Luka, a usluge po ovoj odluci realizovaće se u periodu od 13.11.2017. godine do 13.05.2018. godine

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

Član 4.

Ova odluka objavit će se na web stranici fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku

javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

O b r a z l o ž e n j e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-3766/17 od 27.10.2017.godine.

Javna nabavka je provedena putem **direktnog** sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 1.200,00 KM.

Zahtjev za dostavu ponude upućen je ponuđačima: Udruženju sudskih tumača Republike srpske - Prevodilačka služba, Aleja Svetog Save broj 17. 78000 Banja Luka i Prevodilačkoj agenciji Barbados, Musala broj 7. Sarajevo.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-1129/17 od 27.04.2017.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 09.11.2017. godine dekanu zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-3973/17 u postupku javne nabavke usluga prevođenja teksta.

U postupku po zapisniku o ocjeni ponude je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu ponude, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 1 jedna,
- da je blagovremeno zaprimljena 1 jedna ponuda,
- da neblagovremenih ponuda nije bilo,
- da ponuda ponuđača Udruženju sudskih tumača Republike srpske, Prevodilačka služba, Aleja Svetog Save broj 17. 78000 Banja Luka je prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti nabavke, a u skladu sa dobrom komercijalnom praksom (član 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma).

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama – najniža cijana, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke se može izjaviti žalba najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke.

DEKAN
Prof.dr Mirza Dautbašić